

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na drugoj sednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. marta 2010. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**

### **Član 1**

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Služben list RCG“, br. 39/04) u članu 2 stav 1 tačka 1 riječi: „Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika)“ zamjenjuju se riječima: „Crne Gore“.

U tač. 3 i 7 riječ „Republike“ zamjenjuje se riječima: „Crne Gore“.

### **Član 2**

U članu 9 stav 1 tač. 1,2,4 i 8, članu 10 stav 1 tač. 1, 2 i 5, članu 13 stav 1 u uvodnoj rečenici i tač. 1, 9, 13, članu 36 stav 3, članu 49 stav 2 tač. 1 i 5, članu 76 stav 1 tačka 3, članu 108 stav 2 i članu 111 stav 1 riječ „Republika“, u različitom padežu, zamjenjuje se riječima: „Crna Gora“, u odgovarajućem padežu.

### **Član 3**

U članu 11 stav 2, članu 13 stav 1 tač. 4 i 16, članu 14 stav 1 tačka 3, članu 25 stav 1, članu 51 stav 1, članu 52 stav 1, članu 59 stav 3, članu 60 stav 2, članu 61 st. 1 i 5, članu 70, članu 75 stav 1, članu 107 stav 1 tačka 2 i članu 129 stav 1 tačka 1 riječ „Republike“, u različitom padežu, zamjenjuje se riječju „države“, u odgovarajućem padežu.

### **Član 4**

U članu 12 stav 1 riječ „Republika“ zamjenjuje se riječju „država“, a riječi: „na teritoriji Republike“ brišu se.

U stavu 2 riječ „Republika“ zamjenjuje se riječju „država“, a riječ „Republici“ zamjenjuje se riječima: „Crnoj Gori“.

U stavu 3 riječ „Republika“ zamjenjuje se riječju „država“.

U stavu 3 tač. 1 i 6 riječ „Republike“ zamjenjuje se riječima: „Crne Gore“.

U stavu 3 tački 9 riječi: „bilans potreba za lijekovima i medicinskim sredstvima“ zamjenjuju se riječima: „plan godišnjih potreba za lijekovima, medicinskim sredstvima i opremom“.

U stavu 4 riječ „Republike“ briše se.

### **Član 5**

U članu 13 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Na investicione planove i programe iz djelatnosti javne zdravstvene ustanove, u skladu sa zdravstvenom politikom održivog razvoja zdravstvenog sistema Crne Gore, saglasnost daje Ministarstvo.“

### **Član 6**

U članu 15 stav 2 tačka 2 riječi: „posebnim opasnostima“ zamjenjuju se riječima: „povećanom riziku“.

### **Član 7**

U članu 17 poslije riječi: „poslodavca i“ dodaje se riječ „ovlašćene“.

## Član 8

Član 18 mijenja se i glasi:

„U ostvarivanju zdravstvene zaštite građanin ima pravo na jednakost u cjelokupnom tretmanu prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou i pravo na:

- 1) slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije;
- 2) informisanje i obavještanje o svim pitanjima koja se odnose na njegovo zdravlje;
- 3) samoodlučivanje (slobodan izbor);
- 4) naknadu štete koja mu je nanesena pružanjem neodgovarajuće zdravstvene zaštite;
- 5) drugo stručno mišljenje;
- 6) odbijanje da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja bez svoje saglasnosti ili bilo kog drugog pregleda ili medicinskog tretmana koji ne služi njegovom liječenju;
- 7) privatnost i povjerljivost svih podataka koji se odnose na njegovo zdravlje;
- 8) uvid u medicinsku dokumentaciju;
- 9) samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove;
- 10) prigovor;
- 11) hitnu medicinsku pomoć, i
- 12) druga prava u skladu sa posebnim zakonom.

Način ostvarivanja prava iz stava 1 ovog člana uređuje se posebnim zakonom.“

## Član 9

Član 21 briše se.

## Član 10

U članu 22 st. 2 i 3 brišu se.

## Član 11

U članu 28 st. 1 i 2 poslije riječi „medijima“ dodaju se riječi: „i na drugom nosiocu oglasne poruke“.

U stavu 3 briše se tačka i dodaju riječi: „i drugog nosioca oglasne poruke“.

## Član 12

Član 30 mijenja se i glasi:

„Lice koje traži azil, lice kome je priznat status izbjeglice, lice kome je odobrena dodatna zaštita i lice kome je odobrena privremena zaštita u Crnoj Gori, ima pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa odredbama ovog i posebnog zakona, ako međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.“

## Član 13

U članu 33 stav 1 riječi: „po pravilu“ brišu se.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) prevenciju, otkrivanje i kontrolu zaraznih i nezaraznih bolesti;“

Tačka 11 mijenja se i glasi:

„11) imunizacija zaraznih bolesti, u skladu sa Programom imunizacije.“

## Član 14

U član 36 stav 1 riječ „laboratorijsku“ zamjenjuje se riječju „stručnu“.

Stav 2 zamjenjuje se sa dva nova stava koji glase:

„Tercijarni nivo zdravstvene zaštite uključuje edukativni, naučni i istraživački rad koji se sprovodi u saradnji sa fakultetima zdravstvenog usmjerenja.

Programi stručne podrške, edukativni, istraživački i naučni programi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite definišu se godišnjim planom ustanove, na koji saglasnost daje Ministarstvo.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

#### **Član 15**

U članu 39 stav 1 poslije riječi: “prirodno lječilište“ dodaje se riječ „poliklinika“.

#### **Član 16**

Poslije člana 45 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 45a**

Poliklinika je zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove koja pruža specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu iz najmanje tri specijalističke ili uže specijalističke grane, osim bolničke zdravstvene djelatnosti.“

#### **Član 17**

U članu 48 stav 1 poslije riječi: “zdravstvene ustanove“ dodaju se riječi: “na tercijarnom nivou“.

#### **Član 18**

U članu 49 stav 2 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) izrađuje programe za prevenciju, otkrivanje i kontrolu zaraznih bolesti, učestvuje u njihovoj realizaciji i sprovođenju i vrši nadzor nad njihovom realizacijom na teritoriji Crne Gore, u skladu sa zakonom.“

#### **Član 19**

U članu 51 stav 2 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, država osniva zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou, ustanove javnog zdravlja, ustanove koje obavljaju djelatnost transfuzije krvi, uzimanje, tipizaciju i presađivanje djelova ljudskog tijela i hitne medicinske pomoći.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ograničenje iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na osnivanje ustanova koje u okviru svoje djelatnosti pružaju pojedine usluge tercijarnog nivoa, kao i na oblike pružanja ovih usluga u okviru privatno-javnog partnerstva.“

#### **Član 20**

Član 56 mijenja se i glasi:

„Osnivač zdravstvene ustanove snosi stvarne troškove nastale u postupku osnivanja te ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1 ovog člana uplaćuju se budžetu Crne Gore.“

#### **Član 21**

U članu 60 stav 2 riječ „devet“ zamjenjuje se riječju “sedam.“

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Predsjednik odbora direktora zdravstvene ustanove iz stava 2 ovog člana bira se od predstavnika osnivača.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

#### **Član 22**

U članu 62 stav 1 tačka 5 riječi: “u drugom stepenu“ brišu se.

#### **Član 23**

Član 63 mijenja se i glasi:

„Direktora zdravstvene ustanove čiji je osnivač država ili jedinica lokalne samouprave bira odbor direktora na osnovu konkursa i podnesenog programa.

Na odluku o izboru direktora zdravstvene ustanove čiji je osnivač država saglasnost daje ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar).

Izuzetno od stava 2 ovog člana, direktore Kliničkog centra i Instituta za javno zdravlje, imenuje Vlada, na predlog ministra.

Direktor zdravstvene ustanove iz st. 1 i 3 ovog člana bira se, odnosno imenuje na period od četiri godine, najviše dva puta uzastopno.“

#### **Član 24**

U članu 64 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izvještaj iz stava 2 ovog člana direktor zdravstvene ustanove čiji je osnivač država, odnosno jedinica lokalne samouprave podnosi i Ministarstvu, do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.“

#### **Član 25**

U članu 65 stav 1 tačka 3 riječ „Republika“ briše se.

U stavu 4 riječi: „upravni odbor“ zamjenjuju se riječima: „odbor direktora“.

#### **Član 26**

Član 66 mijenja se i glasi:

„U zdravstvenim ustanovama na tercijarnom nivou obrazuju se medicinski odbor i centar za nauku.

Medicinski odbor se obrazuje i u zdravstvenim ustanovama koje, u skladu sa zakonom, pružaju pojedine usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.“

#### **Član 27**

Poslije člana 66 dodaju se dva nova člana koji glase:

#### **„Član 66 a**

Medicinski odbor je stručni i savjetodavni organ u zdravstvenoj ustanovi.

Medicinski odbor:

- 1) predlaže i odlučuje o pitanjima stručnog rada ustanove;
- 2) predlaže stručne osnove za program rada i razvoja zdravstvene ustanove;
- 3) daje saglasnost na programe svih oblika stručnog i naučnog usavršavanja za potrebe zdravstvene ustanove;
- 4) daje mišljenje na obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika;
- 5) daje saglasnost za uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u redovni obim zdravstvenih djelatnosti;
- 6) daje saglasnost na upotrebu bioloških uzoraka u naučnoistraživačke svrhe i skladištenje i čuvanje u biobankama, i
- 7) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom ustanove.

Medicinski odbor sastaje se najmanje jedanput mjesečno i podnosi tromjesečni i godišnji izvještaj o svom radu direktoru zdravstvene ustanove.

Sastav i broj članova medicinskog odbora, način njihovog izbora, kao i poslovi koje obavlja, bliže se uređuju statutom zdravstvene ustanove.

#### **Član 66 b**

Centar za nauku je posebna organizaciona jedinica zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.

Direktora Centra za nauku imenuje direktor zdravstvene ustanove, uz saglasnost ministra.

Centar za nauku:

- 1) priprema i stara se o sprovođenju plana i programa stručnog i naučnog usavršavanja;
- 2) organizuje sprovođenje kontinuirane medicinske edukacije;
- 3) ostvaruje saradnju u oblasti naučno - istraživačke i nastavne djelatnosti sa fakultetima zdravstvenog usmjerenja i drugim naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
- 4) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove.“

### **Član 28**

Član 68 mijenja se i glasi:

„Etički komitet zdravstvene ustanove:

- 1) prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove;
- 2) daje mišljenje o etičkim aspektima naučnih ispitivanja i istraživanja u zdravstvenoj ustanovi;
- 3) odobrava naučna istraživanja u zdravstvenoj ustanovi;
- 4) odobrava klinička ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava i prati njihovo sprovođenje;
- 5) daje saglasnost na uvođenje novih genetičkih ispitivanja i prikupljanje genetičkih podataka i uzoraka;
- 6) daje saglasnost na uzimanje bioloških uzoraka i njihovo korišćenje u medicinske i naučno-nastavne svrhe;
- 7) daje saglasnost za uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u redovni obim zdravstvene zaštite, i
- 8) daje mišljenje o drugim etičkim pitanjima u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove.“

### **Član 29**

U članu 70 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji zdravstvene ustanove čiji je osnivač država saglasnost daje i organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija).“

### **Član 30**

Član 74 mijenja se i glasi:

„Zdravstveni radnik zaposlen sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi u okviru mreže zdravstvenih ustanova može, uz saglasnost direktora, da obavlja dopunski rad u drugoj zdravstvenoj ustanovi koja je u sastavu mreže zdravstvenih ustanova.

Zdravstveni radnik koji dopunski rad obavlja suprotno stavu 1 ovog člana čini težu povredu radne obaveze.

Bliže uslove za obavljanje dopunskog rada u smislu stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

### **Član 31**

U članu 76 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zdravstvene ustanove čiji je osnivač država sredstva iz stava 1 tač. 4, 5 i 6 ovog člana evidentiraju kao prihode, kroz konsolidovani račun koji se vodi u Ministarstvu finansija.“

### **Član 32**

U članu 80 stav 1 riječ “ovim“ briše se.

### **Član 33**

U članu 81 stav 1 tačka 1 poslije riječi „stomatologije“ stavlja se zarez i dodaju riječi: “diplomirani farmaceut“.

Tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) visoka i viša medicinska sestra, visoka i viša babica, visoki i viši medicinski tehničar sa bližom oznakom smjera, u skladu sa posebnim zakonom.“

#### **Član 34**

U članu 82 stav 1 poslije riječi “fakultetu“ dodaje se zarez i riječi: “visokoj školi“.

#### **Član 35**

U članu 87 stav 1 riječ “subspecijalistički“ zamjenjuje se riječima: „uže specijalistički“.

#### **Član 36**

U članu 88 stav 1 briše se tačka i dodaju riječi: “najmanje dvije godine.“

U stavu 2 riječ „republičkih“ briše se.

#### **Član 37**

U članu 89 stav 3 riječi: “odnosno uža specijalizacija“ brišu se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Uža specijalizacija se može odobriti zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku koji provede najmanje dvije godine rada na poslovima doktora specijaliste u zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa planom iz stava 1 ovog člana i uz saglasnost Ministarstva.“

U stavu 4 riječi: „iz stava 3“ zamijenjuju se riječima: „iz st. 3 i 4“.

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

#### **Član 38**

U članu 90 stav 1 riječi: “i užih specijalizacija“ brišu se.

#### **Član 39**

U članu 93 stav 1 poslije riječi: „u struci“ dodaju se riječi: “u Crnoj Gori“.

St. 2, 3 i 4 zamijenjuju se sa dva nova stava koji glase:

„Zahtjev za dodjelu zvanja primarijus podnosi zdravstveni radnik iz stava 1 ovog člana Komisiji za dodjelu zvanja primarijus, koju obrazuje Ministarstvo.“

Bliže uslove za dobijanje zvanja primarijus, sastav i način rada Komisije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

#### **Član 40**

U članu 95 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Stručno usavršavanje i kontinuiranu medicinsku edukaciju u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa planira i sprovodi Centar za nauku, u saradnji sa medicinskim fakultetom, drugim fakultetima zdravstvenog usmjerenja i nadležnom komorom.“

U stavu 2 riječi: “programom edukacije“ zamjenjuju se riječima: “planom i programom stručnog usavršavanja“.

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 4, 5 i 6.

#### **Član 41**

U članu 97 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom, pored uslova iz stava 1 ovog člana, za samostalno obavljanje djelatnosti moraju imati i licencu za rad.“

#### **Član 42**

Poslije člana 99 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Član 99a**

„Zdravstvenim radnicima koji, u skladu sa posebnim zakonom, obavljaju poslove zdravstvene njege i babinjstva, nadležna komora izdaje licencu za rad i licencu iz prakse.“

### **Član 43**

U članu 100 stav 2 riječi: „Ljekarske i Farmaceutske komore“ mijenja se i glasi: „nadležne komore“.

### **Član 44**

Poslije člana 104 podnaslov: „2. Ljekarska, odnosno farmaceutska komora“ „mijenja se i glasi: „4. Komore“.

### **Član 45**

U članu 105 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Radi unaprjeđenja uslova za obavljanje poslova zdravstvene njege i babinjstva, kao i radi podizanja kvaliteta stručnog rada u ovoj oblasti i zaštite, medicinske sestre, babice i tehničari mogu da organizuju komoru medicinskih sestara, babica i tehničara, u skladu sa posebnim zakonom.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

### **Član 46**

U članu 108 stav 1 tačka 10 riječ „ovim“ briše se.

### **Član 47**

Poslije člana 111 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Član 111a**

„Radi vršenja poslova iz člana 111 ovog zakona u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država, obrazuje se Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite.

Komisija za kontrolu kvaliteta vrši monitoring i evaluaciju, predlaže direktoru mjere za unaprjeđenje kvaliteta rada u zdravstvenoj ustanovi, daje direktoru mišljenja i prijedloge u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti, planira i sprovodi antikorupcijske mjere i druge mjere utvrđene statutom zdravstvene ustanove.

Komisija za kontrolu kvaliteta ima najmanje pet, a najviše sedam članova, koje imenuje direktor zdravstvene ustanove.

Komisija iz stava 1 ovog člana podnosi izvještaj direktoru zdravstvene ustanove tromjesečno i godišnje.“

### **Član 48**

U članu 115 stav 1 riječ „Provjeru“ zamjenjuje se riječima: „Eksternu provjeru“.

U stavu 2 poslije riječi „fakulteta“ dodaju se riječi: „i visoke škole“.

### **Član 49**

U članu 120 stav 3 riječ „Republike“ briše se.

### **Član 50**

U članu 128 stav 2 poslije tačke 7 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„8) ako smrt nastupi tokom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata;

9) ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema lica u zdravstvenu ustanovu;

10) ako je na licu vršeno kliničko ispitivanje lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugo naučno ispitivanje.“

**Član 51**

U članu 129 tačka 1 riječi: “1 do 4 i tačke 7“ zamjenjuju se riječima: „1 do 4 i tač. 7 do 10“.

**Član 52**

U članu 134 st. 1 i 2 riječi: “najniže cijene rada u Republici“ zamjenjuju se riječima: “minimalne zarade u Crnoj Gori“.

Tačka 1 briše se.

U tački 5 poslije riječi „medijima“ dodaju se riječi: „i drugim nosiocima oglasne poruke“.

Dosadašnje tač.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 postaju tač.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11.

**Član 53**

Član 135 briše se.

**Član 54**

U članu 136 stav 1 riječi: “najniže cijene rada u Republici“ zamjenjuju se riječima: “minimalne zarade u Crnoj Gori“.

Tačka 1 briše se.

U tački 5 poslije riječi „medijima“ dodaju se riječi: „i drugim nosiocima oglasne poruke“.

oslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

„8) obavlja dopunski rad van mreže zdravstvenih ustanova, odnosno obavlja dopunski rad bez saglasnosti direktora (član 74 stav 1);“

Dosadašnje tač. 2,3,4,5,6 i 7 postaju tač. 1,2,3,4,5 i 6.

**Član 55**

U članu 137 stav 1, članu 138 st. 1 i 2 i članu 139 stav 1 riječi: “najniže cijene rada u Republici“ zamjenjuju se riječima: “minimalne zarade u Crnoj Gori“.

**Član 56**

Poslije člana 140 dodaje se novi član koji glasi:

**„Član 140 a**

Propisi iz člana 74 stav 3 i člana 93 stav 4 ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

**Član 57**

Poslije člana 143 dodaju se četiri nova člana koji glase:

**„Član 143a**

Do donošenja mreže zdravstvenih ustanova zdravstveni radnik zaposlen u jednoj zdravstvenoj ustanovi može ostvariti pravo na dopunski rad u drugoj zdravstvenoj ustanovi u skladu sa važećim propisima.

**Član 143 b**

Postupak dodjeljivanja zvanja primarijus i postupak odobravanja specijalizacije započet prije stupanja na snagu ovog zakona završiće se prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.



**Član 143 c**

Zdravstvene ustanove dužne su da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Član 143 d**

Odredbe člana 70 stav 2 i člana 76 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2011. godine.“

**Član 58**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

SU-SK Broj 01-30/5  
Podgorica, 9. marta 2010. godine

SKUPŠTINE CRNE GORE 24. SAZIVA

PREDŠEDNIK

Ranko Krivokapić